

## 109 УНГКҮҮҮҮТ КЫТЫННА



**С**эттэйн 17 күнүүтөр Кытанаахтаа ды "Түнүүгүү" Сынъялааг кишигээр З-с улустаады "Ункүү этэр, эдэр саас" ункүү куреэр унуйсан орлогорутан саарлааны ычнат саастаахтарга ананан ытылышна. Төлөйтэн "Мичайзон" Чахырган "Мичайзон" болохтор, Мышадарайыттан, Чурагчыгтан "Ульбка", "Көсөм", "Чурагчык" унуйсанар, Сынъялан "Смайл", Мурун Тыныштайттан "Оңуор" ункүү болохтор, Кытанаахтан барыга - 109 ункүүүт кэлэн

куен коруста. Кытгааччылар ба-  
ланындаа ирдлирикчи бишрим-  
жилж, болондун сахалын уонна  
аан дойду порооттарын  
ункүүлүркин томордуулар.

Конкурс "Дыэрзекий" орв  
народный ункүү ансамбл уонна  
Кытанаахтаа Сынъялан ки-  
ниң кытгын тэрийцилэр.  
Дыуултуур субо председатели  
юнан "Дыэрзекий" ансамбл са-  
лайааччылыг Владимир Собакин  
уулзэрт, кинисэх А.П. Гоголев  
аатынан орв искуствын  
ункүүтэй преподавателем, "Дыэр-  
зекий" балетмейстера Л.Кар-

манова, "Айылты". Культура  
уонна духубунаас юнион спе-  
циалина С.Попова, Кытанаах-  
таа "Ныургуйана" унуйсан  
сэбиздиссий М.Федорова  
комолостулар.

Түмүкээ кыра болохко лау-  
реат аатын "Коски" унуйсан  
ункүүнүүтэй (сал. И.Адамова),  
1-кы степенизэх дипломани-  
рынан Кытанаахтаа "Ныур-  
гуйана" унуйсан (сал. Н.Заха-  
рова, О.Собакина), 2-с степениз-  
эх дипломанирынан "Чурагчык"  
унуйсан (сал. Е.Федорова)  
кырааччылара буултуулар. Орто-

белохко Чахырган "Мичайзон"  
ункүү болох (сал. Л.Миронова)  
лауреат, А.Аргунова дипломант  
(сал. М.Федорова) аатын юмын-  
лар. Номинацияларга "Бастын  
кестүүм" - "Ульбка" унуйсан  
ункүүүт уолаттара (сал.  
Д.Кузьмина), "Кореоччулэр  
бийрибийлэр" бирини Мышада-  
райыттан 8 саастаах М.Вар-  
ламова (сал. Е.Карпова), "Күрөх  
эрэл" аатын эмээ Мышадарайыт-  
тан Ю.Кулемешова (сал. И.Бур-  
ченя) ылымлар. Кытанаахтаан  
"Бийик" эдэр ийнэр тумсуюз-  
рин ункүүнүүттарин болох (сал.  
М.Федорова) конкурсе Гран-при-  
тын ханаайыттарынан буулту-  
лар.

Бу күн ункүү салайааччылары-  
гар аанан Л.Карманова, С.Попо-  
ва, В.Собакин тогурук оствуул  
терийн курх түмүгүзүй бал-  
итээстэри туораттара санаала-  
рын этилэр. Ол курдук,  
кестүүмдээ дүүнүүттэй аттаран ти-  
гзи, ункүү аатын, туруоруу-  
ттар, додууншугар болиртоло-  
рун уурадлалыгар субалзэти-  
лар, киринтия да баар буолту-  
лар.

Түмүкээ бойж санааларын  
улзастыжинин барабалы.  
Бийиги улууспутутар ункүү,  
ырыма күрөхтөр элбэхтэй ыты-  
мынхатарын наада. Оччуулса  
оюн кытгааччылар, салайааччы-  
лар бойж-байыртган уорзаны,  
сайдан бараллара саарбая сух.  
Ункүү салайааччылара хас ос-  
куулса, унуйсан, кулуупаайы су-  
хтар, онон сорок орнуор сана-

ункүүлэ-  
зи эрзим-  
ро костор.

Ункүүлүүн баарар оюн,  
торонийн дацины угус, си эрзэри  
үн-харчы ункүү сайдынтыгар  
улхан оруулуу ылтара атахтын  
Костуминг, музыка сөгөрторуу-  
ттар, транспорт, аска, усулус-  
ка утумшызхүйн барар. Бумаш  
барьшын аахсыбакка ылтыштар  
курахтэргэ калын кыттар салай-  
ааччыларга, орлогорго,  
торонитуттарээ төрийнчилээр  
автарыттарин баряа мааталбы-  
тын тиэрээбит.

Конкурсны бары кыайар  
баарлаахаа калылэр баар буолбатах,  
ол гыланы бааран кыайтарары  
эмээ сатааны шынгарга салайаач-  
чылар, содолор уорзинэх ко-  
ринжжээр. Олаатын тухижтугээр  
хайттарбатах, итэж баар, сиу  
конкурнтуухаа, оссо туласырх-  
ха дин санаа кириштээх. Тэ-  
рийнчилээр да отгуулэгтийн  
сын-халты сух буолбатах,  
малы коро сыйдан төмөн тур-  
бакса, мээстэр тикибээжээ кон-  
церт программатыгар кириэн  
бааран кыбынын бааран хайл-  
бакка, Махтал суругу тутан ба-  
ран кумалдаан сиргэ бирдээн из-  
бисээж үрдүк культураах-  
тык сыйдэлдэг, дын улзгин уба-  
аслыграа үзүүнэж. Онон ии-  
шүүнгийн бары колективтар оссо  
сайдан, түпсан, интарииний,  
кийн сургатын котогур, кынгы-  
тыхын ункүүлээрдэх үрээ-кото  
бары ылтыштар конкурстарга  
кытхатара дин эржебийн

Любом. МОНГУН  
Кытанаах

## САБАЛААБЫТ УЛЭТЭ УЙЭЛЭЭХ

Саркыбайтын салайсар  
Саха өччэтийн буолаарын,  
Сын-түүнчлийн түүнчнан  
Сиризийн улаштарын.

НИ.Протодьяконов

Николай Иннокентьевич  
Протодьяконов 1937 салда-  
ахха Хадаар ишнийнээр  
торообуутаа 1984-1995 сс. Бол-  
гутурдаа культура дын-  
тадиректора, СР үзэрийн-  
тийн, ССРС культуратын  
түйгүн. Ус-урал самодея-  
тельность Бутун Союзгаары,  
республикатаа дын-  
тадирээрин лауреата, дипломана,  
тын сиризийн культура  
дын-тадирээрин социалистичес-  
кий куоталыннышарын ул-  
устаады, республикатаа дын-  
тадирээрин лауреата, дипломана,  
Россиятаа дын-тадирээрин  
клийнпалаада.

Сүннүү 24 күнүүтөр Бол-  
гутур ишнийнээр ишнийн,  
худооңууньук, ункүүүттэй,  
хорооңуул, сцена петерана,  
туруораччы-режиссер, сп-  
нарист, ус-урал тэрийнээ-  
чи, новатор-үүтууга Н.И.  
Протодьяконов торообуутаа 75  
смыгтар аналлаах ахтын  
кийнээто, ону тээгэ  
"Ункүү-дуунамалыб" ул-  
устаады конкурс ылтылтын.

Манна Николай Иннокентьевынны кыттары бийрэг  
алгынан улзээбит улустаады  
информацион-ж-  
медицинский кийн отделын  
сүрүүнүүр специалина  
Г.Г.Макарова, СР культура-

тын түйгүн, Чурапчы  
ишилжигин Бочуутаах  
олохгоор Е.А.Постижкова,  
Саха НКИК Чурагчыгаары  
"Маарыкчаан" филиалын  
редактора Т.А.Карлашев-  
ской, сцена ветераннаа  
М.И.Дьячковская, Н.Г.Ми-  
хайлов, Н.И.Протодьяконовы  
кытта "Кустук" экологичес-  
кий лаазыры тэрийсийб  
тийн энэхүүнан  
түлларынан  
күндүгүк санын кишилэрин  
азынчылар, хайдах улзин-  
хамсын сыйцыбыгыттарын  
кансэтэлээр. Николай Иннок-  
ентьевич урут турорбурт  
"Бэйзээ эмтийэ", "Хааны"  
сценкларын кордубут, Егор  
Ядринский, Илья Ильин,  
Сергей Попов толоруулары-  
гар ырыалары инигтийн  
Николай Иннокентьевичтын  
уус-урал самодеятельнос-  
тын бишрэгээ ылтылтыг дэлжоо  
"Дордодонуу" ырыаны ба-  
ланын додууноллатан толор-  
дуулар. Түмүкээ ишилжиг  
банийндаа Илья Иванович  
Николаев, Амма орто оскуу-  
латын директора Данил Да-  
нилович Налюк учуутаады  
Н.И.Протодьяконовы ис-  
тийнин саныншарын, кин-  
лар олох кийн аартыгар  
үктэнэлжигэр, идалзэрин  
таба талалларын кийн ула-  
хан орууллаа ын этийнээр,  
кини сафлаабыт улзин сал-  
гылар, ессе сыйнинарын биль-  
чиин ахшынханахтарын билүүрчидээр.

Салтын "Ункүү-дуунамалыб" конкурсе гала-конце-  
рэгтэйнээр ишилжиг  
банийндаа Илья Иванович  
Николаев, Амма орто оскуу-  
латын директора Данил Да-  
нилович Налюк учуутаады  
Н.И.Протодьяконовы ис-  
тийнин саныншарын, кин-  
лар олох кийн аартыгар  
үктэнэлжигэр, идалзэрин  
таба талалларын кийн ула-  
хан орууллаа ын этийнээр,  
кини сафлаабыт улзин сал-  
гылар, ессе сыйнинарын биль-  
чиин ахшынханахтарын билүүрчидээр.

Салтын "Ункүү-дуунамалыб" конкурсе гала-конце-

да тываа тусбулааты.

Дыуултуур субэ бываа-  
рытынан сольшай  
ункүүлээрээ "Чурапчыгтан  
Лилия Карманова иккис, Ам-  
маттан Сарыланы Карака-  
нова бастакы мээстэн ыл-  
лылар. Балеүнэн ункүүгэ  
үнүс мээстэй ОДХХ эдэр  
ыччата, иккисэх Кытанаах-  
тан "Бийик", бастакы Ам-  
маттан "Сарданы" таатын-  
лар. "Кэхтийн эрэ" номина-  
циин ханаайынан Одьгуул-  
уултан "Алтын", "Сын бастыг  
арыйынтаа" - Кытанаахтан  
"Три подружки", "Коскилз-  
эх ансамбл", "Мынцайтайгыт-  
тан" "Амма очуордара",  
"Кореоччүү бийрибийлээ" - Со-  
морсунтан "Сарданы" буол-  
дуулар. Маны тэнгэ улзу-  
стаады культура управление-  
тын аялт барийн Аммат-  
тан Сарыланы Неустроева  
тутан уордэ-кото Чахчы-  
чадылхай, кирэ ункүүнүү  
бажээбит Лилия Шакарова  
конкурс Гран-притын  
ханаайынан буултуул  
байлан. Кийн ис-инститэн  
дуубыттын бутунаа арьян  
ункүүлүүр кэмнэгэр, санаа-  
бар, дын бары бийр тынны-  
нан кордулэр, саржитээр,  
имигээ, кыранынай бойзта  
кореоччүүлэргэ кимизхээ эдэр  
зрчинийн саастарын санат-  
таа, кимизхээ ункүү альбын  
сүрээр ингээрдээр. Онон ман-  
наа мустубут дын-сарг буус-  
бутунаа дуохуяа синийн  
тардистыгыт.

Наталья ПУХОВА.

## СИА СОНУННАРА

АФ. Сэтийни 27 күнүүтэн Санкт-Петербург куоракка Саха сирин күнүэрээлтийн-  
ахтара. Ус күн устата дын албайын  
корсунуулар, култуурунай тэрээннэр буу-  
луухтара. Күн икэв ангарыгар СР Ил Дар-  
хана Егор Борисов, Санкт-Петербург куорат  
губернаторын ынтаа корсуну. Куорат уснаа  
оростуубулукса бирдэхтыйнтын мун-  
ишиарын ынтаа. Вице-премьер Павел Маркын-  
чев 2013 салдаах инвестиционийн багратья-  
амма бирдэхтыйн билүүнээрдээ Манна 10  
млрд. 343 мал. 300 тын. солт ут ирдилэр.

ДЫОКУУСКАЙ. "Ил Түмэн" Государст-  
венный Мунных берессаджатын солбайчы  
Александр Жирков "СР инвестиционийн  
багратьяааммата" дин хаймсханан, 2013  
салдаах Саха сирин государственний  
будьынтуун туунан республикатаа сокуул  
бирдэхтыйн корер улэ хамынайтын мун-  
ишиарын ынтаа. Вице-премьер Павел Маркын-  
чев 2013 салдаах инвестиционийн багратья-  
амма бирдэхтыйн билүүнээрдээ Манна 10  
млрд. 343 мал. 300 тын. солт ут ирдилэр.

АФ. Сэтийни 27 күнүүтэн Федерация Си-  
бирийгээр Саха сирин күнүэрээлтийн-  
ахтара. Делегации СР Ил Дархана Егор Борисов  
уонна "Ил Түмэн" Государственный Мунных  
борессаджатын Виталий Басыгысов салайал-  
лар. Бу күн Саха сирин күнүэрин кыттыл-  
лаахтара. Федерация Сибирийн Аппаратын са-  
лайааччыгын Владимир Свишарын ынтаа  
корсунуухтара. Манна Федерагийн Сибирийн Аппараты  
уонна АФ субъектара бийрэг ул-  
зэлжинийн болшуруустарын дуултуунах-  
тара.

СР. Бу салтан эдэр учуунайдига уонна  
аспирантарга Саха сирин Государственный  
стипендийн бизарын усулуобуйатын улары-  
быа. Ол курдук, стипендия изэмэй эдэрлэх  
уонна стипендийн ахсааннаа иккисэх тогул  
арынай. Калэр салтан стипендийнтарын  
боловткордогдох 40 кийнтийн 20 кийнээ дээр  
арынай. Онтон стипендия изэмэй иккисэх тогул  
арынай. Ункүү курдук 5 тын. солт буулбакса,  
10 тын. солт. Тэнгэйзийн. Онтон стипендийнтарын  
улхан болохторутар уларынай буулбакаа бы-  
либэг.



Бэлийн түгэн

# **БАР ДЬОНУНГ МАХТАЛА, ТАПТАЛА УБАРААБАТЫН!**



Түнн турар быйс көнниттән кини таассарыга ытыс тұлаға ере жабылға туғар. Ол таассан соос-саоныңан көткөзін сабалоғатынға, кини буолаоры турар дымшиттән шәкірығыланғарға, санаатта көтегедүйләрдэң дәнін буолар. Оңтан үлүп бырағанының тарага тобус тәммәрдесін Құрметтың үрдүнжын дәлбәрінде тәзбер фейерверктер кини чуор дәрбөоннен оз күнәлдіктан ессе тәбизінде, күнгүрден ыларға дыбылар. 36 сый устата Құрметты народный театрын сценатында кини түшүнүргүлдүрдін, соңын соңынан таассыбын спектакльдін сүсін бырылышты сиптихилдемілдіктәр, көркемнүү биңирдүйлін ылбыттара. Балшатылар кәрдімсіз кәмінде түбүгүн тағтапқын, сайран атаспапқында үзд үеңүзэр сыйлдар ССРС қылмыстын түшүнгүн, СР қылмыстындын үтпүлаккада үздініті, РФ Журналистарын саюннан чылғында, Құрметтыннан Арын дымағтап директора Надежда Миссайлобина Забалоқташ түнүнан сүрүй-убун итпиннік сабалыбын.

тааарбьын буюлдар. 1999 сүйлээж хэдийн Чу-  
рангтыгаатыг театр Президент М.Е.Ницала-  
ев Уураадын "ИИТИМ" дээр культура  
үзүүлэх духобуний сайдын кинематографийн си-  
мволизмийн кийрбите. 2004 сүйлээж хэдийн Ха-  
баровскынга ынгылтгүйгээ "Дальневосточ-  
ный бенефис" фестивалыг театр "Бастын  
самодействийн колектив" аяланы ысбытийн  
2005 сүйлээж "Победы: негасный свет"  
дээр дэвшижон барьж Республикатаа даа-  
коруучыг колектив Гран-прины ылан тү-  
рар. Маннаа барьжыгар улсын, сайдын та-  
дуултуурдаах режиссер Надежда Зеболот-  
ная оногтоо улахан.

Надежда Михайловна режиссер, тарыкжычыбыштын аныктасының да улуттазы колы. Кийин шыгарар репетицияларында хойтууланылдык супорын танга. Режиссер артыстаң сценарийдеги көмүр тикшерен, фистулаларынан корен орууларын аттараң, бөйзө савраамы биңир да мункууланын хойтуулабакта колын, эмбеттегизер сипорор буолар. Бајар сатым, ынайын супорынан сарабахтыр юлы баар да буюлдарына, барында кылаларын атсан, тыльыбыста эрэ баар. Гастролдарга үзүлдүрттэн, дыныргыстан индер артыстаң салайвачыларынтан, көргөттөрүттөн кытта контуулотон, көмүкесин биңир санаанын ыайынга дүлдүрдүттөк айаныштырын си-тинар. Репетиция көмүрдөр аралык сыйланап, арыг суроидилдиң үдү-бадда осинчи оотох-хо, биңир сыйланын ханыны саягубутун булларар. Спектакль аяланын сыйланлаах, күнүн ташас, тухох эмгег атрибут көстүбүтө, тишишибиге эрэ баар буолар. Артысы син-биңир талору тапшар, грима сөтөр. Он барытадынкыс сыйланын сиғынчыларды бары сыйланы уурада айырлаттан, иштептеген борчиллигиге режиссер суду талапшынан сиғынчылар. Спектасль күнин, буюларын курдук, артыстаң бары ишени-илиттөн ынсанын

уусай бокулуккага баарыбыгын рөзин-сербут Надежда Михайловна маҳтамынг, сербут характарын көрөп утуу дылдо генгизек буолашчы. Жас изээң ырдачынын тоғымкукун, ул экин сыйай-алын рептилиялармыйсын, ачынстаабызын, кыралан этийини, киришини таңыгын уйнан көбіндерин уонна аессе оозыннурга сенгалин санаатын жишилди. Ошо жаң Надежда Михайловна санаатта көнүүхорн, шыбобет көвирж чадырычын күлләрди, шыкалап торут табыллыбыттынан бағырын.

Баир идээлэхтээрэ кийн түбүүг сухь сэцэлдэарын көрбүүнүүт сух. Чичижигт сухь узгин таанын ажлы, обществийн нийтийн залбуйн соодогт этэ. Улуустаатыг нийтийн книжигийн төрийнгүйд "Эрэл" театральной студиин 11 салтгаа салжыбыгээ, 12 орлогорго амьтдаа туршууруулжрыг сценээр таанаарбыга. 1980 салтган улуустаатыг хөхныаахаа улусын культуратын сийнгүйцэрийн, хыблайларын, чулуу дэргүүг сэргээнтэй түүмэн үтүг ысгатайшлалтыг бичжэгдэгтэй. Сэнхалар, инсценировкалар сценээдэлчилж, таанын "Айар улз абылантар" дизайн Чурапчыгвары народний театр олондун, узгин түнүүнан кийгээн сууривтуга. 14 салтгаа "Сагарда" аягтгажийн болиду узлажижтэй. Биргээдэй хийнчийн "Хийн музикантарьван", сайдын суола-ийн сух ходуналарынан, фермаларын төхөөвхүүнүүтэй туршуу сууривтуун, төвлийн түбүүг көрсүбүгүүн очижооду дэнь бэйзжүүт сорийн эрдээжжит. Надежда Михайловна ирээдүүлэгчийнгээ айар узгин түмүгүүн 1990 салтгаахаа "Донъю гордо сэргүйтгэрьван", 1997 салтгаахаа "Айар улз умсулдрийн", 2006 салтгаахаа "Айар улз абыланар" дээр азтсан айар ижнээлжорин таанаарбыга тутунаан да сэргээжламжат күүцүү билэвнэн будалар. Ахсаанаа бичижээт араас тааныаахаа тэргийншигээр, уруу, убүүлүүж ижнээлжээр кийн



чуор куоланын арзыллашкан, үорүү-  
коттук прототиптара.

Орбозун народий депутаттарын сабиэтин, улус Муншиянын депутаттарын, 30 салуулустаары даахтар сабыйчи, колве ветераннан сабиэтторин чилемизине уруулук титимин ыштыкбазка улалын-хамсыны сыйлывары көрөрөг астын 2010 сюйнин Надежда Михайловна Чуралчышынды Арын дылдышин директоринин ашынын түшнүктөттүү атаанын кубудунчынаа улалын сыйлывар. Күнбүгүн Арын дылдыш наризилэр ишкүйснебизэс улалыннан. Оштуука директор төрөлдүннөөр таба аттараар, дыон сыйлыварын хашчылар, будулугана-тальгана элбизи бешнэрлэр эрдүүр. Ый ахсын ханын атасын түүх сиз-түүм ыштыкчымдааарын сыйлыбизка бешинчиендер. Ус орбозига, алга сизин, бишкек сизин эзбетте болулган туралан, дылдышор тибүлүн түфүнин этгээ да барылышыбайт.

Түбүгүн түлүпшээ этэ да бергүйшилдээ.  
Эркян курдук зэрэлээж элдүйнбийт, уба-  
астыр наставникинг бу күннэргээз бүг-  
саанын тулолар үүрүүлэхэд дэвтээн болиж-  
тийр. Арыгг мөрөн, арыг тагтаан үзэбүү  
үнүйбулжкар, бойж холбогдуулж элбэсээс  
үеровнижкар, алборг эзгэрбийжкар махтанаан  
турал, читэн доруубайжнаа, оссо да айланы-  
нылаах үзлини, корсогтуу махтала салжыгаа  
чыкчыгтыг тагтала күүнүүре турарыг гар-  
бараабыт.

Айталина СМИРНИКОВА  
улуутсаңы культура управлениети  
информационная-методической кинини  
са таңбаатында

Чиралчытады МТС тэриллибите 80 сило

## ҮДЭЛЭЭБИТ КЭМНЭРБИН КҮНДҮТҮК САНЫЫБЫН

Урукку көмізргө Чурапчы ороймасында тұрақтылығынан салынған. Мемлекеттік Тракторорнай Станция - МТС була. Көлини «Сельхозтехника» деген аттамымда. Бының бу тәрілдің тәріллігінде үбүлүбіздің 80 смың туоларының, алар сағасынан МТС-тан саудалаптың миңнан биіншілігінде от көмізри ажырылғанын біздеңдің.

СМУ-га буор ханаачылан узелми сылган, 1957 с күлүп тутарға 2-с нүемэрлөх механизациян училышеттер ар уорон жөнбөйтим. 1958 с. уорахсан бүткән тракторист идтии ылан, комсомол обкомыннан путевкитинин Көзбийгэ айналып МТС-ка үзүлли барады болашындырыткадыны, училыш дикрөктөр Петр Петрович Сулеймановыннанда, ди-

тровий Сүйдээс шалтгааралтадаа ректоргаскайтын кибербитим бийр улажан төрөлжилж хийн олборл збегт. Дорох болжон байжин бийлийнинэрээс. "Минь Чурагчы МТС-ий дарзшгээр Георгий Минироффович Борисов дээр булаавын Филиппов Чурагчы ыччатаа эбискин, бийнхээ МТС-са кырдаажаа трактористар тъацаа байзларын тракторидарын илээ тахсыгталаан зорилж, ал ийн эдэр кадрдад наадалар, онон дээдээр, табаларыстарын агитацишсан дойдугар тахсан үзлэгэн замаагаа. Олбор, узлагчар усултуубуйнарын талору хааччнынажаа. Бийнхээ ордук комбайндердад наадалар, стапидшигчлэгчийн төлөөн турган учмыншатыгтар аны түүрт ый салгыны машинист-комбайнэр иргтигээр үүрэгтэрээс..."

лэр. Кийми да атарьессында барыбылтар бирир таитик сыйнышнанан улабигизер улахан күүс-комо буолбуттара. Дирижерорбит Георгий Митрофанович олус тэрээннинээх, льонгто угую сыйнаннаах, улзни, сыйнныланы тэгиз тутан каталлаахтык дэвшийр талааннаах сийлбэччийн эз дээн угую айдолуб хайлбыгт. Колин холостуй уолаттары барыбылтын уоскайга биригээ тэрий-эн слорпугта. Оною Мария, Сера-фим Григорьевтар дээн барт угую дьон аспытын, тангасытын коремилор. Бары наанаа зээлзэх этигит. Георгий Митрофанович угуч жалалзар биймэхээ кийрэн сурдзэх истигээх, тэгисэхтэйн күрүүлж иштэж, сийнэн тахсара.

Ишег изеэлтийг спортуудан дээрчигсанарбыг, тэрийнээр иж-  
ки ардын арынтар ынтыншар араас тэрээншийнэргэ, концертарга, фес-  
тивалларга барьыг гар  
жүүхэхтүк ынгяарбыг. Ои изм-  
нэргээ оройонгийн спорт сабжигээр Афанасий Кирикович Софонов  
улаанзүйтгээний спорт араас корунд  
барьга сайдвьбытаа дэлгэхийн  
съясгатын буолуу Ордук Дмитрий Петрович Корин ынгял тус-  
туу секциийнгар уолаттары  
кууско түмтүү Бийти, МТС уол-  
аттара, үгүсгүү онно дэврэгтэ-  
нан көгүү тустууга оройон  
сүүмэрдэмжтэй хамаандыгтар  
жирбийнгийн: Николай Соловьев,  
Сувар Эверстов, Павел Маларов,  
Николай Даңылов, Солженицын  
Нестроев, мян оды МТС ыргынтара  
спорт араас көрүнгээр барьгыгтар  
ильтгэлийн. Кынын мунинук лыз-  
тийг тустуу, тенек, штангани  
кетерүү, дубат, слакингмат ды-  
рыктара барьга буулаллара. 1962

С МТС спортсменыра республикалык хайындар күрөштөр 2-с миңшынчы буолан калыптаган. Иван Дылгичевский таразынынан таңылған жарасынан көрүнүп, спорт арасында көрүнүүлүргө уксус төшөрүлгөн болуп калыпты.

Дээ, ити курдук чүзин, спорудын дүүрээнд чөлөөтэй тутамд улсын төслийн багасгахад 1959-ийн сарын 10-ны 20-жилийн орчимд МТС-ны С-100 трактор амьтадлыг түншгүүрэй. Оны эхийнээс Ганцаа Сибирьтэйн сууринд аялбайшигт. Уолаттарын мэсийн нийтийн бодо. Манайгийн улахан тракторлар болтугай дэл. Бүх трактордадан Чаньцзылан, Мырыланын, Кытайцаанын уогастуулбаларын просекатын, бурдук, талах солюончинарын огоруута түүчинэри-куниэри салбуна

сылдын күүсө үзүлэбипшилт. 1960-сынында азакх Улжар си-тийин иинин бийрүүлийн дундиго, улз хамзепинтгээр “Коммунистический улз ударыяа” дис-балийн чистээн, буюутгаан тут-таралшара. Улжар изогтуүү, куоталаңы күүснэ төрийлийта. Бийнэхэ МТС-иа сири со-лообунгта, прецессийнгээ үзчтэй комсомольский звено төрийлийтэй. Зашно салайгаачтынан Сүнэлэр Энергост буюубуга Түүрт тракторынай, икки С-100, иккэ ДТ-55, 54, үзүлэбипшилт. Барытга аялс тракторист сменилан сол-буна сылдын үзүлээн, 1961-с бы-лаамьынгээ аянары толкор, Ком-мунистический улз ударынтара буюулгут, комсомол райкомын бочуутги киннегтигээр кирибап-шилт. Оройн музейнгар хяартыс-кабытын ыйзаабыгттара. Оччолорго үзүлэхан чөрүү, язсан туттуу ээл-

Сайынны күргүөмөзөх уз

жинчилгэн трактордарбыгын оромтуваккан калор сыйынга боломжин ууарарбыгы. Кынысын арасында узактукчулардын биргээ эмэс кордун димит, туттуу узага, көнчигидек она түшкүүлүштүү болончынын.

Министр МТС-ка үлэлсөбүт кэмнэхийн, табаарыстарбын, салай-аччындарбын үзүүлэлтэй эрдэхүүнүүдийн ахтабын, санынбарын дыншрабар махтааныг төслийн  
Михаил Петрович ФИЛИППОВ  
республикатыры суултуулж  
персональный пенсийн зэрэг  
Государственный судья  
Хондоо национализмын Бочогутгааг  
олохтоогоо, коммунистически  
партия чинизэг, тыныг  
Улаанбаатар

# ӨБЭРДӨЛИЙИ БИЙ!

Күндүтүк саныр улажан уолбун, биреаалытын, убайбытын **Анатолий Николаевич СИВЦЕВЫ** 50 саа-сүүн түүлбүкүннен ишигүүк-истинник ис сүрэхэн эзэрдэлийбүт!

Баарыбыт чөгийн-чөбдик доруобуйаны, эрчимээж эр санааны, дынлуур, кыныгас-хотугас улзни, дьолу-саргуну!

Эзэрдэлийн кытта ийн, биригээ төреобуттарин чоноги кинилэр оболор.

## БИЛДЕРИЙДЭР

Сынты саныр, кутурата атныланыбын.

Тел: 8-924-661-28-15, 8-968-152-90-20, 8-411-62-25-270.

Күн ахсын 42-555 такси Чурапчы-Дьюкууский маркрутуун дыннуу таңар. Болгоогтоон, Хатынгтоон, Ольдуунтган, Дирогтоон, ону таңа Томмот-Ацан. Неронгтамаршруттарынан санаалсанан дыннуу ылабыг, Чурапчыга диспетчер: 42-555, 42-505. Дьюкууский га, Чурапчыга диспетчер: 741-023, 70-56-70, 733-221, 43-03-33, 733-997.

"Сана олох" тых ханаай-хытыйбатын потребитель-

ской кооператива манын докумоннана сүүлчүүтеринээ дынгээ суюруулан аяртлаллар. ИИН 1430010108, ОГРН 1111415000663 серия 14 №001919003.

Продаж УАЗ-Люкс 2001 га, ДВ Волга, цвет хаки, грязевая резина.

Тел: 8-914-287-21-21.

2012 смылаах УАЗ-фермер массынаны аттылыбыг, бөрөргүлүлүбүт, кыныгыга болом.

Тел: 8-984-113-90-92.

Продаем пилорамы "ТАЙГА" от 135 тг до 230 тг. все комплектующие, доставка. Тел: 29-470.

Чурапчы избикстин олохтоор

**ДУРАНОВА** Мария Захаровна

уунашынан ыларынтан олохтон тураабыттын кутуралырын төрөлдүүлүктөр.

- Дурсинова Мария Захаровна олохтон тураабыттын избикстин Дурсинов Василий Васильевич, уолаттарынтар Аракийга, Василий, избикстинэр, сизнэрийгээр, чутас аймактарынтар Обуулуский уулусын аймакхосторо В.М. Неуструев, М.И. Соловьевна, Н.Н. Окуневишвили, Н.И. Попов, В.Г. Окуневишвили, М.С. Эверстова, Е.Е. Сидоров, В.В. Макаров, Г.Е. Попов, С.Е. Матвеева, избикстин дын избикстор, оболор.

- Тапталашаах корзин, изынэр, облысари Дурсинов Мария Захаровна олохтон тураабыттын убайын күрүүк саныр, изынтындар Дурсинов Василий Васильевич, прокурор, Аркадий, Василий, изынтындар избикстор, сизнэрийгээр Владимир Максимов уонши экин дын избикстор.

- Тапталашаах изынкор, обескор Дурсинов Мария Захаровна олохтон тураабыттын колгоспаларындар Окгана, изын дын избикстор "Күскара" рынок колхозистин.

Уюн изынтын, Хогу изоюултуу юлттылаа, Чурапчы-таады ашигларынан 1-кызындаста радиооператорынан, дөрөнчүүлүк уштасака охранимийн үлчүмийт

**ФЕДУЛОВ** Петр Петрович

уулут ызархан ыларынтан олохтон тураабыттын аймактарын, байлык дынчынтар иштимкорит.

Кыргыз, овогор, сизнэри, хос сизен.

Кутуралырын төрөлдүүлүктөр:

- Күнүдү убайыра Федулов Петр Петрович олохтон тураабыттын санастарындар Мария Поликарповна, оболор, сизнэрийгээр, хос сизнэрийгээр биргээ төреобуттарындар Федуловтар, Айдар, Дынекискайтар.

- Күнүдүтүк саныр убайыра Федулов Петр Петрович олохтон тураабыттын избикстин Мария Пантелеимоновна, оболор, сизнэрийгээр, биргээ төреобуттарындар Директин Ивановтар, Максимтар, Ольдуунтган Брызгалинтар, Дьюкууский Абрамонтар.

- Федулов Петр Петрович олохтон тураабыттын избикстин, оболор, сизнэрийгээр, аймактарындар "Дорсий", "Профстрой" хиччакхаммыт эзештигизсеэх төрөлдүүлүктөр.

- Тапталашаах таандыра, албак сизи, хос сизи энэлдерэ Федулов Петр Петрович санастарындар Мария Поликарповна, ыларынтарынтар, уолтар, сизнэрийгээр балта Александра Ивановна, юни орлогор.

Чурапчы избикстин олохтоор  
**ДЫЯКОНОВ** Петр Петрович

соңумчылук олохтон тураабыттын кутуралырын төрөлдүүлүктөр:

- Күнүдү изынкор, айлара, "Дорсий" ХЭТ бичүүтгэхдээ уюнти Дыяконов Петр Петрович олохтон тураабыттын избикстинээр Кызылзян Димитриевна, оболор, аймактарындар "Дорсий", "Профстрой" төрөлдүүлүктөр.

- Былгынчындар 11-с "б" ыларын төрөлдүүлүк Дыяконов Петр Петрович олохтон тураабыттын избикстин, оболор, сизнэрийгээр, биргээ төреобуттар, аймактарындар 11-с "б" ыларас салайнаачынта, төрөлдүүлүктөр, оболор.

Редактор - директор: А.А. ЗАХАРОВ.

Эплияттийн секретарь, сүрүк отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.

Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н. ПУХОВА.

Экономика, спорт, түс хөхбайыстыбылын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ.

Ычкат, үзүүрчилүүлүк отдала - Н.Д. БҮРЦЕВА.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бергестщик - Л.К. ПОПОВА.


Бечээстэвчилүүлүк - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - А.А. ЗАХАРОВ.

Хөхбайыстыбылын отдала - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.

Биреаал отдала - О.В. ТРОФИМОВА.

Доруобуйн харыстыбыла, күнчүүр, отдала, литературный сотрудник - Н.Н



# Ходи Митч

«Санк-Алох» хабынан анылдырылган № 2 Сатының 29 күні №164-166 (10596-10598), 2012 сый.



# CANONICAL

Саха халуңа, эн дыларгүциңкөр баар:  
Сынып сактар тышынарын ахтыйыларла,  
Хараса батташга таш ышыларбыш  
Айылак дыңгым ышар холотташмаро,  
Хоткугу дойду ордооттандыр булурбетта  
Оноң чоланчылар шүлгүбүт сүрсүзэ,  
Мүнгүттүүр бу үрәншүү цосжактап  
Уллу этигүнүүркөнэркиттепи уңүстөттөн  
"Нуу" гыльмынын мак сактан иордунтуун  
Амарах сиреңди дыңкети үердүлларда

Күншүк Үрастылары

Салыны 30 күнүгөр Саха Республикасының Хомус күні баласынан. Бу бирик ураты даңтанды музейдеги талбатада. Бу күн 1990 сыйлаахха Алан дойду пороуттарын бастакы аныл Хомус (варган) музейда аныльбыты. Музей торугтазынаның импровизатор-хомусчут, филологическая наука доктора, РФ уонна СР культуратының үтүүлөзүнүн чынчынчы Иван Егорович Алексеев биңачынан айналып. Кинди 1988 с. Хотугу Америка пороуттарын фольклорной музыкалык фестивалынан музайынан баштап-көстөр чынчынчындарын, томрооччуларын М.Сигерс, Ф.Крейны, Л.Фоксу кыттары корсубута. Ол кийин Дыккуускайга кийин барадан, Хомус музейдин арыштарга тыш котохпүз, ону таңынан ушун сыйлашып мусуптук суос-сөрөттөх варганий инструментарыны коллежчильтин, кинигү, сурузавал, граммофончика арааңын ода. мазырылайларын музей бастакы экспонаттарынан биңальынан биңалттызбигет.

Быйыл сатынын 30 күнүгүзүн ахсыныны 9 күнүнөр дымга. Хомус күнүгүр аналлаах дәккада республика быйыттар ызытыллары бываанинаар. Мания араас сезимпарлардың көрсүнүүлүр, балыктанкалар, күнсиздердэр, ахтын кийнэлэр жолчулдар көрсүнүүлүр, конкурсестар буютулуктара.

# ХОМУС ДЬЮРҮСКЭНИН ИЙИТТЭХПИНЭ...

Биңиги улууспүтүтар хомуңунаң утумшаахтык дыарыктанар дың эмис бааллар. Олортон бириңдэстэрэ-Марианна Михайловна Слепцова. Кини Чурапчы 2-с №-дэх оскууолатыгтар "Айтыл" фольклорнай куруүүогу салайтар. Кинилэр ситишилэрэ үгүс. Марианна Михайловна дыарыктыыр оюлоро хомус түнүнан санааларын сурайбуттарын эңгиги бөльөмтөвүтүгөр таңарабыт.

Мин хомус кутуллар тыңын инигтэх-  
минэ айылца унуктуугун, сибэки түшлүп-  
тын, күн тахсынын, чыңчаахтар ылышыла-  
рын, кыгальстар үнкүүлүүлээрин, ерус устарын,  
сайынгы сылааны, аттар сүүрэллиэ-  
рин, көр этарин саныбын. Кыйнгынтын  
тымныяга олорон хомус тыңын инигтэхинэ са-  
маан сайынды саныбын уонна суралпар сыла-  
ас илгийэр, санаам котогуллэр. Хомус тыңын  
кини биирдэ да инигтэүин сурээр, ейүгээр ха-  
алан хаалар, хаан да умтууллубат. Төр диз-  
тэххэ, хомус хас биирдии саха киһитигэр чу-  
гас.

Яна МЕСТНИКОВА.

Хомус сахалар былсыргы ооннүүр инструменти наа. Мин санаабар, билингти камтэ хомус сайдан ээр. Хомуунан эмтэнэххэ, ускуйуохха, санааын кетебууххэ сол. Хомуунан араас кыллар санталарын, ардаатытуу сатырыгынан ооншуюуххун сол. Мин бойз хомуска ооннүүр буоламмын дьону-саргэни үөрдүбин. Хомус ессе да сайла-үүнү турдүүн

Күннэй ИВАНОВА.

Хомус... Хомус дээр саха бастыг инструмена. Саха дэснөө себүлээн, ордорон истэр кэрэтгэн-кэрэ инструмена. Билингти үйзэр хомуу хайдах баарар пынан оигоролтгар. Араас бынылаах, ырыалаах буолалтгар. Сорох кини хомус тывааны иниятгээнэ долгуудар, онноор харааын уута тахсыан сөг. Бастаан хомус тывааны иниятгэхкинэ тух да вийдэмгэг курдук. Онгон олус тутгээр кириан иниятгэхкинэ чынгаах ырыяата, ат туйаа тывааны инийтгэгэ дэлжь буолар. Хомус хас бивирдлийн дорроно хатышаммат тус-тусна дэлжилэх.

Таша СЕМЕНОВА.

Хомус - сахалар инструменнара. Былсыр-былсыргыттан сахалар хомустыңын таптаан иштәлдөр.

Мин хомус тыаңыш иңгітгәхпінде оңуохайы, олонгхону уонна айылданы санаан калғабин. Хомус миәкә саамай көрзінген инструмент. Мин санаабын чыңғаттар, санаам түспүт кәмігәр уоскүйабын, сыннъянабын, үерэн барабын. Дың эмизитиңнің саңыра буюру...

Ира СЕЛА-ЛИШЕВА.

Саллаана ШАДРИН



Биңиги б-с кылымска үорэм сыйрттахныгынан, учутталбыйт Аниа Федоровна "Компьютер уонна мани" динэ тизэмээз ейтөн суруйтуу дайытзаси соорууда бирбийт. Баробирик салжон баран эшитя: "Энгиги уланыштыкъыт, сайдыбышыкт, албех довордоммуккүт. бары "В контакте" олорогрут туунан алус кишин туттга башар тынышнаа суруйуюнкүт. Ол тумуттар 5-с кылымска таба суруйар тылгытын сыйндар буулбуккүт" динен баран сыйнадарбейттегиин холобур абалбыйтыгар бары да сониндейбушт.

Ол канчигтэн "Дынжэх табаарыс дижн  
жимий" тэмдэг диспүт ышныта, компьютер  
учутай уонна кунааган ортуун бываарбы-  
та. Ити жимтэн ыла компьютерга унунчук  
олорбог буулбугуз, алордохгүна да үврэхгэр  
"чанаады алсорбут.

Улдуу дыңгиттүүсүн омуктун оюну сэйттэ сааныгар дизээр жумырткасы чутанаппат, көнгүл био-

# СЭРЭНИН, КОМПЬЮТЕР ВИРУСА!

Күнду төрөштүгөр, оюрутун хонтурууола уох компьютерга олордуман Сизэр-майты атарыяар сайтарга, чаттарга кириллэхтеришт. Эйдеен -- компьютер оро өйткөр, майты-ыгар улакан алдытьылаах, дорубуйтайтыр охсуулаах. Ор олорор оғз сиин тоногдоо куруйяар, психологияар одустарар, стресс шар, харадж, ныэрбэтигээр, илингтиэр бу-артулаах. Китин хааны сайтыыр, куурдан кийнэр, паркотистикай туруукаи кириэн луна-кы күрүүк билүн хааладылар.

Овирлор, улахан дыонгы эро аналлаах, раас дылаллыгы күөртүүр ис хөөнниох сайарга, чаттарга олох тутааманг, интернеттеги үзүүлүүмүз. Компьютер, сатаан туham-атахха, дорубуйя кыр остеэр, "вирус" кирдэрик бай-саная, сизр-майды түшнээстити-ти шөнүүдөмчүүлүмүүн!

Дайана ПЕРМЯКОВА,  
Д.Д.Красильников аатынан  
Мугудай орто оскуолатын  
7-с кылтаңыш үоронзоттага.

## **БАЙНАЙ ҮЙЫГАР**

С.К. Макаров аатынан улуттаары гимназияда сэгтүүнни 12-күннэрдигөр "Бултчуг кутаата" дэвшилэхэд Байланай ыйылгар аналлаахаа идэвх болсон ааста.

Хас биодрдийн кылааска адал бүтэл хистамжийн уюнна сиорийн түмүн комплексийлэр. Бийнги кылааска МП Синцев күпүнгү муус аннан мунххалааныны олус интэрнэтнийдик комплекс.

Сүбүнгі күн 8-с, 9-с, 10-с күнде

ас ағыларығар волейболға түрнір буолла. Бу күрахтәннің оскуола быт волейболға сборның уолаттардың зымындылықтары. Капитанына Коли Захаров буолбула. Қуустар әрийсізінде 1-кы мінші - 8-с кында аудалара, 2-с мінші - 9-с кында ас аудалара, онтот 3-с міншінде оскуола уолаттарын хамаандатада тауыста. Хамаандада албек очколоада аудаларға номинациялар анындылыар "Лучший игрок" - ВС Макаров уон-

на В.Д. Синцев, "Лучший нападающий" - И.И. Чичигинаров училища В.Н. Синцев, "Лучший защитник" - И.Д. Дороговесова училища Е.И. Покрышкина.

Бу күп оскуюла улахан уолаттара учууталларын, аяларын кытта мунгхар сыйдан сибизней собону дыналарын аячыллар. Дыналган кылгъыбыт уонна тэрэйсигит тереншүггэрэг, учууталларга махталбъын бишшэрибиг.

**С.К. Макаров** аттынан улустаңыз гимназия 8-с "а" кылааңын уорынзеччигэ

## КОНФЕРЕНЦИЯ УРДУК ТАҢЫМНААХТЫҚ ААСТА

тии Павлов II-с миәстә, 6-с кылаас Maxim Ammosov III-с миәстә буолтулар. Психологияда 11-с кылаас уориззәчтүр Марианна Лонгакова I-кы миәстә, 7-с кылаас Юлия Попова II-с миәстә буолтулар. Биолого-химической наукаларга 8-с кылаас уориззәччиләр Сеня Пудов уонна Валентин Старостин I-кы миәстә, 7-с кылаас Миша Бушков, 9-с кылаас Ира Седалищева II-с миәстә, 6-с кылаас уориззәччиләр Тоня Мергипе-ва, Maxim Эйдемиллер III-с миәстә буолтулар. Математика сектиятыннагар Алина Владимирова 8-с кылаас I-кы миәстә, Наташа Борисова 11-с кылаас II-с миәстә, Marianna Коржина 6-с кылаас III-с миәстә буолтулар. Дизайн уонна мюнда сектиятыннагар 11-с кылаас уориззәчтүр Таина Семенова ултага бастишынан аттана.

Ити курдук конференция урлук таңымаахтык за-  
ста, кыайылаахтар грамоталарынан нараадалап-  
нылар. Салтыбы уорэнзеччилер улуустааыз конфе-  
ренцияга кытсылыны ылдаахтара.

Дүни АДАМОВА,  
Чураңы 2-с №-дээх орто оскуулатын  
6-с кылаанын уорзээччигүй,  
"Дайыл-х-төгрөс" көркөстөнчлиг

## КЫРАЧААННАРГА

